

P R I J E D L O G

Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 2020. -2025. godina

1. UVOD

Bosna i Hercegovina je potpisnica dvadeset (20 ugovora)¹ u oblasti ljudskih prava i članica Ujedinjenih naroda (u daljem tekstu: UN) i potpisica devet (9) ugovora Vijeća Evrope (u daljem tekstu: VE) koji su postali sastavni dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

U okviru sistema UN-a i VE uspostavljen je monitoring sistem implementacije međunarodnih sporazuma iz oblasti ljudskih prava tako da Bosna i Hercegovina kao članica ovih međunarodnih organizacija ima obavezu da sačinjava periodične izvještaje te dostavlja informacije i/ili periodično prezentuje ostvareni napredak u zaštiti ljudskih prava i sloboda na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Kad je u pitanju sistem UN-a Bosna i Hercegovina ove aktivnosti realizira u saradnji sa dvanaest (12) nadležnih tijela² a to su:

1. **HRCttee**- Vijeće za ljudska prava,
2. **CAT** - Komitet protiv torture,
3. **OPCAT**- Potkomitet za prevenciju torture,
4. **CEDAW** - Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama,
5. **CERD** - Komitet o eliminaciji rasne diskriminacije,

¹ Međunarodni ugovor je svaki sporazum sklopljen između dvaju ili više subjekata međunarodnog prava, koji je uređen međunarodnim pravom, bilo da je sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u više međusobno povezanih isprava, bez obzira na njegov poseban naziv te može biti: ugovor, konvencija, protokol, akt, sporazum, memorandum, povelja, statut, konkordat. Treba svakako naglasiti da svaki međunarodni ugovor, kojeg su ratificirala odnosno potvrila zakonodavna tijela država ugovornica, po svojoj pravnoj snazi jest iznad zakona i podzakonskih akata.

²

6. **CESCR** - Komitet za ekonomска, socijalna i kulturna prava,
7. **CMW** - Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji,
8. **CRC** - Komitet za prava djeteta,
9. **CRPD** - Komitet za prava osoba sa invaliditetom,
10. **CED** - Komitet za prisilne nestanke,
11. **CSW** - Komisija o statusu žena,
12. **IPEC** - Međunarodni program za ukidanje dječijeg rada.

Pored sistema periodičnog izvještavanja Bosna i Hercegovina ima obavezu da organizuje *AD HOCK posjete nosiocima mandata specijalnih procedura i nezavisnim ekspertima UN-a* i prema mogućnosti dostavlja dodatne informacije po osnovu više Rezolucija Generalne skupštine UN-a i Vijeća za ljudska prava.

Kada je u pitanju sistem Vijeća Evrope, realizacija monitoringa i/ili aktivnosti periodičnog izvještavanja Bosna i Hercegovina odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljem tekstu: MLJPI) provodi u saradnji sa deset (10) nadležnih tijela VE a to su:

1. **Evropski komitet za socijalna prava:**

Koји је задужен за monitoring ostvarivanja socijalnih prava, а држава чланica за сачinjavanje izvještaja по grupama socijalnih prava тако да сваке године (и/или двије) сачinjava извještaj о напретку у примјени стандарда по Пovelji. Стручни представник је позван да sudjeluje у стручном раду Vladinog komiteta zemalja ugovornica.

2. **Evropski Komitet za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT):**

Koји је задужен да сачinjava monitoring izvještaj за земљу у погледу, држава имenuje kontakt osobu који организује посјете, извještava Vijeće ministara BIH и прати implementaciju preporuka te сарађује са надлеžnim institucijama у земљи.

3. **Evropska komisija za borbu protiv rasne diskriminacije i svih vidova netolerancije –ECRI:**

Koја је задуžена за сачinjavanje monitoring izvještaja, држава имenuje kontakt osobu која организује посјету и извještava Vijeće ministara BIH, прати implementaciju preporuka i сарађује са надлеžним institucijama у земљи.

-
4. **Komitet članica Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskoriščavanja i seksualnog zlostavljanja ("Lanzarote komitet"):**
Zadužen je da sačinjava monitoring izvještaj, stručni predstavnik imenovan od strane MLJPI priprema priloge i kompilira odgovore i druge priloge te sudjeluje na sastancima, izvještava Vijeće ministara BIH i prati implementaciju preporuka i sarađuje sa nadležnim institucijama u zemlji.
 5. **Upravni Komitet za prava djeteta Vijeća Evrope (CDENF):**
Zadužen je da sačinjava stručne preporuke i druge materijale koje kao Rezolucije ili druge preporuke usvaja Komitet ministara Vijeća Evrope koji obavezuje zemlje članice, a nadležno ministarstvo (MLJPI) ima obavezu da upozna sve nadležne institucije o sadržaju istih kao i o eventualno nastalim obavezama.
 6. **Savjetodavni odbor za provedbu Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu prava nacionalnih manjina:**
Koјi je zadužen da nakon što država sačini izvještaj, dostavi svoje mišljenje sa preporukama, te ako nije zadovoljan sa odgovorom predlaže sadržaj Rezolucije za Komitet ministara Vijeća Evrope. Odbor može da izvrši i monitoring posjetu zemlje.
 7. **Komitet eksperata Vijeća Evrope o primjeni Povelje za regionalne ili manjinske jezike:**
Koјi je zadužen da nakon što država sačini izvještaj, dostavi svoje mišljenje sa preporukama, te ako nije zadovoljan sa odgovorom predlaže sadržaj Rezolucije za Komitet ministara Vijeća Evrope. Komitet može da izvrši i monitoring posjetu zemlje.
 8. **Upravni odbor za borbu protiv diskriminacije, raznolikost i inkluziju (CDADI):**
Odbor sačinjava monitoring izvještaj i stručne preporuke, i druge materijale koje kao rezolucije usvaja Komitet ministara Vijeća Evrope koji obavezuje zemlje članice, MLJPI ima obavezu da upozna sve nadležne institucije o sadržaju istih i eventualno nastalim obavezama da pripremi odgovore i priloge, izvještava Vijeće ministara BIH i prati implementaciju preporuka

9. Komitet eksperata za Rome i putnike (ADI-ROM) :

Nadzire provedbu strateških dokumenata Vijeća Europe koji se odnose na Rome i putnike, vrši pregled nacionalnih zakona i politika, razmjena informacija i najboljih praksi, doprinos borbi protiv govora mržnje i antiđipsizma te izrađuje preporuke, savjete i mišljenja za Odbor za borbu protiv diskriminacije Vijeća Europe o temama koje se odnose na zaštitu i promociju ljudskih prava Roma te njihovo uključivanje i aktivno sudjelovanje u društvu zemlje članici.

10. Grupa eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO KOMITET):

Izabran je od strane Odbora zemalja članica Istanbulske Konvencije, zadužen je za monitoring koji podrazumijeva pisane izvještaje, sačinjava i dostavlja izvještaj države sačinjen u saradnji sa svim nadležnim institucijama iz BiH i dodatnih informacija koje su dostavljene od strane nevladinih organizacija, nadležna Agencija za ravnopravnost spolova BiH je odgovorna za dijalog između GREVIO-a i bh vlasti o preciziranom broju pitanja i organiziranje evaluacijske posjete Bosni i Hercegovini.

Odbor zemalja ugovornih strana Istanbulske konvencije sastoji se od predstavnika zemalja koje su ratifikovale Konvenciju. Cilj ovog odbora je osiguranje ravnopravnog učešća svih zemalja u procesu donošenja odluka i u proceduri za praćenje Konvencije, kao i jačanje saradnje između država članica, ali i sa GREVIO komitetom, s ciljem učinkovite implementacije Istanbulske konvencije. Odbor može usvojiti na osnovu izvještaja i zaključaka GREVIO komiteta posebne preporuke upućene zemljama članicama. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH je članica Odbora i redovno učestvuje na sastancima koji se održavaju dva puta godišnje.

Komisija za ravnopravnost spolova (GEC) osnovana je kako bi se osiguralo integrisanje rodne ravnopravnosti u sve politike Vijeća Evrope i premošćivanje jaza između obaveza preuzetih na međunarodnom nivou i stvarnosti žena u Evropi. Komisija, čije članove imenuju države članice, pruža savjete, smjernice i podršku drugim tijelima Vijeća Evrope i državama članicama. Direktorica Agencije je članica Komisije u ime Bosne i Hercegovine.

U skladu sa ratifikovanim međunarodnim sporazumima Bosna i Hercegovina je preuzeila obavezu da će usaglasiti sve svoje zakone i prakse i o tome u skladu sa procedurama koje utvrđuju međunarodna tijela, dostavljati periodične izvještaje i sudjelovati u procesu monitoringa koji se odnosi na stepen implementacije preuzetih međunarodnih sporazuma.

Aktivnosti koje se odnose na proces izvještavanja međunarodnih tijela u oblasti ljudskih prava vezana je za izvršavanje međunarodnih obaveza uz pomoć entitetskih institucija koje su u skladu sa članom 3. stav 2. tačka b) Ustava Bosne i Hercegovine kako je propisano:

”Svaki entitet će pružiti svu potrebnu pomoć vladu Bosne i Hercegovine kako bi joj se omogućilo da ispoštuje međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, s tim da će finansijske obaveze u koje je ušao jedan entitet bez saglasnosti drugog, a prije izbora Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ostati obaveza tog entiteta osim ukoliko je ta obaveza neophodna za nastavak članstva Bosne i Hercegovine u nekoj međunarodnoj organizaciji”.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) je u skladu sa članom 12. Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik BiH”, br: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) nadležno za sačinjavanje izvještaja u oblasti ljudskih prava prema svim nadležnim tijelima UN-a i Vijeća Evrope i kooordinaciju svih aktivnosti koje proizilaze iz ovih procesa.

Polazeći od činjenice da međunarodni sporazumi obuhvataju veoma širok spektar ljudskih prava koji se odnose na različite oblasti zaštite istih, aktivnosti izvještavanja podrazumjeva visok stepen koordinacije sa svim nadležnim nivoima vlasti uključujući entitete, Brčko distrikt, kantone, a po potrebi i lokalni nivo vlasti, uključujući i predstavnike međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

U svrhu efikasnije realizacije ovog složenog zadatka Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine je na 127. sjednici održanoj 28.12.2017. godine usvojilo *Metodologiju izvještavanja u oblasti ljudskih prava* („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18), koja predviđa izradu *Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima* (u daljem tekstu: Okvirni program).

2. CILJ I SADRŽAJ OKVIRNOG PROGRAMA

U skladu sa navedenim Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: MLJPI) je pristupilo izradi Okvirnog programa za period 2020.-2025. godina kako bi unaprijedilo stepen realizacije preuzetih međunarodnih obaveza.

Okvirni program je strateški dokument kojim se utvrđuje jedinstven proces izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Cilj Okvirnog programa je:

- a) pravovremeno i odgovorno ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u odnosu na oblast ljudskih prava;
- b) koordinacija izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;
- c) efikasno i efektivno iskorištavanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta;
- d) efikasno i efektivno korištenje finansijskih sredstava;
- e) upoznavanje svih uključenih institucija o metodologiji rada koju primjenjuje ministarstvo u svrhu procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

3. PREGLED OBAVEZA PO MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

Kako bi se predstavile aktivnosti koje su vezane za izvještavanje i monitoring ljudskih prava, dajemo pregled međunarodnih sporazuma po osnovu kojih Bosna i Hercegovina ima obavezu izvještavanja i/ili organizacije procesa monitoringa ljudskih prava.

Tabela 1. Pregled preuzetih međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava :

A. UGOVORI VIJEĆA EVROPE

Rb.	OPĆI PODACI O MEĐUNARODNOM UGOVORU	DO SADA PROVEDENE AKTIVNOSTI	NAREDNE AKTIVNOSTI
1.	Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Sl. list RBiH 25/93, Potpisana 24.04.2002. godine Ratifikovana 12.07.2002. godine Ratifikovani Protokoli uz Konvenciju broj: 1. 2., 3., 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 i 13	U cilju ostvarivanja djelotvorne primjene i poštivanja prava i sloboda garantovanih Konvencijom, te djelotvornog rješavanja povreda ljudskih prava na državnom nivou, kao i učinkovitom nacionalnom implementacijom, poboljšanju efikasnosti Evropskog suda za ljudska prava i jačanju supsidijarnosti potpisane su sljedeće deklaracije: 1. Deklaracija iz Interlaken 19.2.2010. godine 2. Deklaracija iz Izmir 27.4.2011. godine 3. Deklaracija iz Brajton 20.4.2012. godine 4. Deklaracija iz Brisela 27.3.2015. godine 5. Deklaracija iz Kopenhagena 13.4.2018. godine	Kontinuirano izvještavanje Vijeća ministara BiH o predmetima podnesenim protiv Bosne i Hercegovine

<p>2. Komisija Vijeća Evrope za eliminisanje rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije (ECRI)</p> <p>Po osnovu članstva BiH u Vijeću Evrope od aprila 2002. godine /praćenje na osnovu monitoring posjeta ECRI Komisije</p>	<p>1. usvojeno 5 izvještaja 2004./ 2008./ 2010./ 2014. / 2016.), 2. Izvještaj ECRI-a O BiH -peti ciklus monitoringa) usvojen 6. decembra 2016. godine / objavljen 28 februara 2017. godine</p> <p>Dostavljen na upoznavanje Vijeću ministara BiH, Zajedničkoj komisiji PS BiH vladama entiteta i Brčko distrikta</p>	<p>Očekuje se Ad hock posjeta krajem 2020. godine.</p>
<p>3. Revidirana Evropska socijalna povelja (ESP/R/)</p> <p>Sl.list RBiH 25/93/ Ratifikovana 07.10.2008. godine Period izvještavanja svake godine.</p>	<p>Grupu 4 /djeca, porodice i migrant/ podneseni izvjestaji: Prvi 19.11.2010. Peti 2014. i Deveti 2018. godine Grupu 1 /zapošljavanje, obuke i jednake mogućnosti/ podneseni Izvještaji: Drugi 11.11.2011., Šesti 2015. i Deseti 2020. godine Grupu 2 /zdravlje, socijalna sigurnost i socijalna zaštita / podnesen Izvještaji: Treći 06.06.2013. godine i Sedmi 2016. godine, Grupu 3 /Radna prava/ podnesen izvjetaji: Četvrti 17.10.2013. godine i Osmi 2017. godine. Komitet je donio zaključke u vezi svih podnesenih izvještaja</p>	<p>2020. godine potrebno je pripremiti: <u>Jedanest izvještaj BiH za Grupu 2 /zdravlje, socijalna sigurnost i socijalna zaštita</u></p>
<p>4. Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (LANZAROTE)</p> <p>Sl.glasnik BiH/Međunarodni ugovori“ broj 11/12 Stupila na snagu 01.03.2013. godine Monitoring se vrši tematski za sve države članice istovremeno. Period izvještavanja realizira se prema zahtjevu Komiteta. Lanzarote komitet zasjeda najmanje tri puta godišnje.</p>	<p>1.BiH dostavila 2014. godine odgovore na upitnik za Prvi krug monitoring; 2. BiH dostavila odgovore 2018. godine na Drugi krug monitoringa. 3. BiH dostavila odgovore 2018. godine na 5 preporuka i 2019. godine po 10 preporuka po Ad hock monitoringu.</p> <p>1. Prvi kruga monitoring na temu: Upitnik „Opšti pregled“ i „Tematski - Seksualno zlostavljanje djece u krugu povjerenja“ dostavljen BiH 2013. godine. 1.1. Prvi izvještaj LANZAROTE komiteta dostavio BiH 2014. godine 2. Drugi krug 2017. godine „Tematski upitnik za drugi krug monitoringa o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe koji su olakšani upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija“. 3. Ad hock monitoring po 5 hitnih preporuka iz Specijalnog izvještaja</p>	<p>Očekuje se izrada izvještaja i preporuka po drugom krugu monitoringa 2020/21. godine Na temu: Zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe koji su olakšani upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija“</p>

		„Zaštita djece pogodjene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe“ izvršen 2018. godine i monitoring 10 preporu iz istog izvještaja tokom 2019.g	
5.	Konvencija Vijeća Evrope o kontaktu koji se tiče djeteta Stupila na snagu 01.03.2013. godine.	Očekuje se formiranje Komiteta do tada nema obaveza	Na čekanju
6.	Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe (FCNM) Ratifikovana 24.02.2000. godine Stupila na snagu 01.06.2000. godine. Period izvještavanja svake 4 godine.	Podnesena 4 izvještaja: 2004./ 2007. / 2012. i 2016. godine BiH može dati svoje stavove i mišljenja na prijedlog Preporuke Komiteta /ili Rezolucije i može izvršiti monitoring u zemlji Komitet usvojio četiri Mišljenja na osnovu kojih je dinio 4 rezolucije: 2004. /2009/2013 i 2019. godine	Rok za podnošenje Petog periodičnog izvještaja 2020. godine
7.	Europska Konvencija za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) Potpisana i ratifikovana 12.07.2002. godine Stupila na snagu 01.11.2002. godine Praćenje na osnovu monitoring Komiteta	Izvršene 4 posjete komiteta: 2011, 2012, 2015. i 2019. godine Komitet dostavio 4 Izvještaj vlastima BiH 2011/ 2012 /2016. i 2019. godine Zadnji Izvještaj o posjeti BiH, CPT je usvojio na svojoj 100. sjednici, održanoj od 4. do 8. novembra 2019. godine	Ad hock posjete bez najave komiteta Rok za dostavljanje odgovora na preporuke CPT komitetu za 4 izvještaj je do kraja 2020. godine
8.	Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML) Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori 9/10 Datum potpisivanja 01.01.2011. godine Ratifikovan 21.09.2011. godine Period izvještavanja svake 3 godine	BiH podnijela Izvještaje 2012. /2016 godine BiH može dati svoje stavove i mišljenja na prijedlog Preporuka Komiteta imože izvršiti monitoring u zemlji Prvi Izvještaj Komitet eksperat o primjeni povelje usvojen marta 2012. godine Drugi Izvještaj Komitet eksperat o primjeni povelje usvojen marta 2016. godine	Rok za podnošenje Trećeg izvještaja do 2020. godine

9.	<p>Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulška konvencija)</p> <p>Ratifikovana 2013. godine ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori" broj: 19/13)</p>	<p>Prema kalendaru monitoringa Vijeća Europe, Upitnik Grupe eksperata za praćenje Istanbulske konvencije (GREVIO) Bosni i Hercegovini je dostavljen krajem septembra 2019. godine. Izvještaj BiH sačinjen na osnovu upitnika dostavljen je GREVIU u februaru 2020. godine.</p>	<p>Planirana je prva posjeta GREVIO komiteta Bosni i Hercegovini u septembru / oktobru 2020. godine.</p>
----	--	--	--

B. UGOVORI UJEDINJENIH NARODA

Rb.	OPĆI PODACI O MEĐUNARODNOM UGOVORU	DO SADA PROVEDENE AKTIVNOSTI	NAREDNE AKTIVNOSTI
10.	<p>Međunarodna konvencija o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije (CERD)</p> <p>04.01.1969.godine Sukcesija 1993. godine Sl. list RBiH br. 2/92, Sl. list RBiH 25/93³</p> <p>Period izvještavanja svake 4 godine</p>	<p>1. Inicijalni izvještaj (1- 6 kao jedinstven dokument) podnesen januara 2005.godine – prezentacija 23.02.2006. god;</p> <p>2. Periodični izvještaj 7. – 8. podnesen juna 2008. god – prezentacija 18. i 19. 08.2010. god;</p> <p>3. Periodični izvještaj 9. 10 i 11. podnesen 16.07.2013. godine – prezentacija 30.04. i 01.05.2015. god;</p> <p>4. Periodični izvještaj 12. I 13. podnesen 16.07.2017.godine – prezentacija 04.-05.08.2018.godine</p>	<p>Rok za podnošenje narednog periodičnog izvještaja do 16.07.2022. godine</p>
11.	<p>Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR)</p> <p>Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Sukcesija 01.09.1993. godine.</p>	<p>1.Inicijalni izvještaj podnesen 2004. godine – prezentacija 2006. godine;</p> <p>2.Prvi i Drugi periodični izvještaj podnesen 01.06.2010. godine – prezentacija 08.11.20013. godine;</p> <p>3.Treći izvještaj podnesen 2019.godine</p>	<p>Prezentacija Trećeg izvještaja planirana 7. i 8. 10. 2020. godine;</p>

³ RBiH je 15.12.1993. godine u „Službenom glasniku RBiH“ objavila pregled svih multilateralnih međunarodnih ugovora koji BiH, nakon notifikacije prema članu 1.prvi dio, stav 4. Tačka 4. Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjuvanju saveznih zakona koji se primjenjuju u BiH kao republički zakoni, pravno obavezuju;

	Period izještavanja svake 4 godine.		
12.	Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Ratifikovan 05.05.2013. godineine. Period izještavanja svake 4 godine.	Predviđa mogućnost podnošenja individualnih i kolektivnih žalbi Komitetu vezano za oblasti iz Konvencije Nije bilo podnesenih žalbi	
13.	Međunarodna konvencija o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica (MWC) Sl. list RBiH 25/93 Ratifikovana: 13.12.1996. godine. Period izještavanja svake 4 godine.	1. Inicijalni izvještaj podнесен 24.04.2009. godine – prezentacija 23.4.2009. godine 2. Drugi periodični podнесен 01.06.2010. godine – prezentacija 10.-14.09.2012. godine 3.Treći periodični izvještaj podнесен 19.10.2017. godine prezentacija 03-04. 09. 2019.	Rok za podnošenje četvrtog periodičnog izvještaja 1.10.2024. godine FOLLOW UP informaciju dostaviti 1.10.2021. godine – PREPORUKA 65.
14.	Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR) Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Sukcesija 01.09.1993. Period izještavanja svake 4 godine.	1.Inicijalni izvještaj za period 1994.-2004. podнесен 14.07.2005. godine – prezentacija 18. i 19. 10.2006. godine; 2.Drugi periodični izvještaj podнесен 02.11.2011. godine – prezentacija 22. i 23.10.2012. godine; 3.LOIPR – Lista prioritetnih pitanja prije podnošenja trećeg periodičnog izvještaja BiH – podнесен januar 2016. godine; 4.Treći periodični izvještaj podнесен 24.01.2017. godine- prezentacija 14. i 15.03. 2017.godine	Rok za podnošenje Četvrtog periodičnog izvještaja do 09.mart 2022. godine
15.	Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR – OP1) Omogućava podnošenje prestavki i žalbi Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Sukcesija 01.03.1995. godine.	Do sada je BiH dostavila izjašnjenja na 14 predmeta od kojih je 13 od strane porodica nestalih i jedan predmet vezan za otkazivanje boravka za stranaca Komitet razmatrao 14 žalbi podnesenih iz BiH	U kontinuitetu se dostavljaju traženi odgovori po pojedinačnim predmetima

<p>16. Drugi opcioni Protocol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR – OP2 – DP)</p> <p>Sl. List RbiH 25/93, Sl. List RbiH 2/92 Potpisana 07.10.2000. godine. Ratifikovana 16.03.2001. godine.</p>	<p>Predviđa ukihanje smrte kazne/ informacije tražene u okviru UPR procesa i Rezolucija</p> <p>Pitanja obuhvaćena u 3 UPR ciklusa</p>	<p>Ustavni sud Bosne i Hercegovine na svojoj redovnoj 116. Plenarnoj sjednici održanoj 4.10.2019. godine donio Odluku po kojoj se uklada smrtna kazna u Republici Srpskoj, a nadležnim je dat rok od tri mjeseca da je izbrišu iz Ustava Republike Srpske.</p>
<p>17. Konvencija o pravima djeteta (CRC)</p> <p>Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Sukcesija 01.09.1993. godine.</p> <p>Period izvještavanja svakih 5 godina.</p>	<p>1. Inicijalni izvještaj podnesen u maja 2005. godine – prezentacija 2005. godine 2. Izvještaj II I III podnesen 01.12.2009. godine, preimenovan II-IV Periodični izvještaj 17.02.2010. godine- prezentacija 19.09.2012.godine 3. Periodični V I VI izvještaj podnesen 2017. godine – prezentacija 10.-11. 9. 2019. godine</p>	<p>Rok za podnošenje sljedećeg izvještaja najkasnije do 5 marta 2024 godine sa podacima za period 2019 -2024</p>
<p>18. Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na uključivanje djece u oružane sukobe (CRC – C – OPAC)</p> <p>Sl. glasnik BiH -Međunarodni ugovori broj 5/02 Potpisana 07.09.2000. godine. Ratifikovana 07.03.2002. godine. Period izvještavanja svakih 5 godina.</p>	<p>Izvještaj podnesen 2009. godine - prezentacija 2010. godine Izvještaj podnesen 2015. godine</p>	<p>Izvještavanje obuhvaćeno kroz kombinovani CRC izvještaj</p>
<p>19. Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju (CRC – C – OPSC)</p> <p>Potpisana 07.09.2000. godine. Ratifikovana 04.09.2002. godine.</p>	<p>Izvještaj podnesen 2009. godine – prezentacija 2010. godine Izvještaj podnesen 2015. godine</p>	<p>Izvještavanje obuhvaćeno kroz kombinovani CRC izvještaj</p>

	Period izještavanja svakih 5 godina.		
20.	Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama Potpisana 11.07.2017. godine Ratifikovan 2019. godine	26.07.2017. upućen zahtjev za ratifikaciju Ministarstvu vanjskih poslova BiH koji dalje treba da provodi proceduru	Možemo očekivati žalbe u narednom periodu
21.	UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (CAT) Sl. list RBiH 25/93, Sl. list RBiH 2/92 Sukcesija 01.09.1993. godine Period izještavanja svake 4 godine.	Izještaj dostavljeni Komitetu: 1. I-II 2004. godine - prezentacija novembru 2005. godine 2. III-IV 2010. godine - prezentacija novembru 2011. godine 3. V-VI 2015 godine - prezentacija novembru 2017. godine 4. Informacija iz decembra 2018. godine, o praćenju preporuka Komiteta sadržanih u stavovima 13., 19. i 21. (b). CAT	Rok za sedmi periodični izještaj, do 6. decembra 2021. godine
22.	Opcioni protokol uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni Opcioni protokol ratifikovan 28.10.2008. godine Predviđa mogućnost podnošenja žalbi	Obaveza vlasti BiH po Opcionom protokolu podrazumijeva uspostavu Nacionalnog preventivnog mehanizma za posjetu mjestima gdje su osobe lišene slobode. Podnesena 1 žalba 1. Komitet zatražio izjašnjenje od BIH za zaštićenog svjedoka "A" 2018/2019.g. godine Donesena Odluka Komiteta 2019 godine	BIH treba dostaviti Odgovor o provođenju odluke KOMITETA treći kvartal 2020 godine
23.	Univerzalni pregled stanja ljudskih prava (UPR) Po osnovu Smjernica UN-a 17/119 i Rezolucije Vijeća za ljudska prava UN-a br.16/21. (A/TRT/10717/19) Period izještavanja svakih 5 godina	1. Prvi ciklus UPR izještavanja podnesen u julu 2009. godine 2. Drugi ciklus UPR izještavanja podnesen u junu 2014. Godine 3. Treći ciklus UPR izještavanja podnesen u novembru 2019. Godine 1. Prezentacija prvog ciklusa UPR-a u novembru 2009. i u februaru 2010. godine usvojen Izještaj radne grupe Vijeća za ljudska prava UN-a o prezentaciji izještaja BiH za prvi ciklus izještavanja;	FOLLOW UP tokom 2020. godine Četvrti ciklus UPR pripremiti i dostaviti Vijeću za ljudska prava UN-a u toku 2025. godine

		2. Prezentacija drugog ciklusa UPR-a u novembru 2014. i u junu 2015. godine usvojen Izvještaj radne grupe Vijeća za ljudska prava UN-a o prezentaciji izvještaja BiH za drugi ciklus izvještavanja; 3. Prezentacija trećeg ciklusa UPR-a u novembru 2019. U martu 2020. godine usvojen Izvještaj radne grupe Vijeća za ljudska prava UN-a o izjašnjenju BiH na treći ciklus izvještavanja.	
24.	Međunarodni madridski akcioni plan o starenju (MIPAA) Izjava o pristupanju Vijeća ministara BiH 2002. godine. Period izvještavanja svakih 5 godina.	Inicijalni izvještaj BiH usvojen na 124. sjednici VM BiH dana 12.12.2017. godine i poslat UNECE komisiji. Nema klasičnih prezentacija obzirom da nije u pitanju Komitet nego UNECE komisija UN-a koja održava godišnje sastanke svoje radne grupe potrebno sudjelovanje na satranku	Rok za podnošenje narednog izvještaja – posljednji kvartal 2021. godine.
25.	Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CPRD) i Opcioni protokol Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori, broj 11/09 Stupila na snagu 11.04.2010. godine. Period izvještavanja svake 4 godine.	1. Prvi Izvještaj podnesen 2013. godine – prezentacija 27. i 28. 3. 2017. godine 2. Drugi Izvještaj podnesen u februaru 2017. godine dostavljeni odgovori na dodatna pitanja Komiteta 3. VMBiH na 110. sjednice održanoj 31.07.2017. godine usvojio Informaciju o zaključnim razmatranjima Komiteta 4. VMBiH je 2019. godine Usvojilo Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine Komitet u aprilu 2017. godine objavio „Zaključna razmatranja o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine	Naredni izvještaj je BiH obavezna podnijeti do 12. aprila 2020. godine.
26.	Fakultativni protocol Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CPRD)	Još uvijek nema podnesenih predstavki	Lista institucija zavisi od sdražaja predstavke
27.	Međunarodna Konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (ICPED)	1. Prvi izvještaj podnesen 2014. godine – prezentacija 2016. godine 2. Dostavljena dodatna informacija o implementaciji preporuka	Rok za podnošenje narednog izvještaja je 14. 10. 2022. godine

	<p>Stupila na snagu 29.04.2012. godine.</p> <p>Period izvještavanja svake 4 godine.</p>	Komiteta za prisilne nestanke br.18, 20, i 32 – dostavljena oktobar 2017. godine	
28.	<p>Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)</p> <p>Konvencija preuzeta sukcesijom 1993. godine i sastavni dio Ustava BiH</p>	<p>1.Inicijalni, drugi i treći periodični izvještaj podnesen 2004. godine – prezentacija 16. 5. 2006. godine, u Njujorku.</p> <p>2.Četvrti i peti periodični UN CEDAW izvještaj podnesen je 2011.godine – prezentacija 19. 7. 2013.godine</p> <p>3.Šesti periodični izvještaj je podnesen 2018.godine – prezentacija 30.10.2019. godine</p>	<p>Odbor od BiH zahtijeva da, u roku dvije godine (2021), dostavi pisane informacije o mjerama poduzetim za provođenje preporuka iz navedenih stavova 12 (a), 16 (d), 18 (b) i 24 (c).</p> <p>Odbor od BiH zahtijeva da dostavi Sedmi periodični izvještaj do novembra 2023. godine.</p>
29.	<p>Izvještaj o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u BiH (PDPA)</p> <p>Usvojen 1995. godine</p>	Izvještaji dostavljani 2009, 2014. i u maju 2019.godine.	Potrebno je novi izvještaj podnijeti u roku od pet godina, što bi značilo 2024.godine
30.	<p>Izveštaj o primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ za Generalnog sekretara UN-a</p> <p>Usvojena 2000. godine</p>	Dostavljanje redovnih informacija/izvještaja za Godišnji izvještaj Generalnog sekretara UN-a Izvještaj dostavljeni za 2012, 2017, 2018 i 2019, godinu.	

4. PROCES IZVJEŠTAVANJA I MONITORINGA LJUDSKIH PRAVA

Proces monitoringa ljudskih prava odnosno proces izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima je kompleksan i prilagođava se pravilima izvještavanja i rokovima nadležnih komiteta Ujedinjenih naroda i/ili Vijeća Evrope koje vrše monitoring zemlje članice.

4.1. Poštivanje Smjernica nadležnih tijela za izradu sadržaja i format izvještaja

Tokom pripreme izvještaja po međunarodnim sporazumima država članica je obavezna pridržavati se Smjernica UN međunarodnog tijela koje propisuju format inicijalnih i periodičnih izvještaja za sve države članice.

- a) Inicijalni izvještaj ne smiju prelaziti 60-80 strana kucanog teksta na engleskom jeziku kao jednom od radnih jezika UN-a;
- b) Periodični izvještaji limitirani su na 30-40 strana kucanog teksta s tim da nadležni tijelo može mijenjati smjernice;
- c) Univerzalni periodični pregled sačinjava se na 20 strana (10.700 riječi) kucanog teksta na engleskom jeziku, završno izlaganje šefa delegacije je ograničeno na 2000 riječi na engleskom jeziku, a izjašnjenje na dostavljenе preporuke nakon pregleda zemlje ograničeno je na 2675 riječi uz mogućnost dostavljanja tabelarnog pregleda o statusu preporuka;
- d) Izvještaji su podjeljeni u poglavla i pasuse koji moraju biti numerički određeni i to na način da se Poglavlje označava rimskim brojevima, a pasus arapskim te da prate sadžaj međunarodnog ugovora;
- e) Izvještaji se dostavljaju u fontu: Times New Roman , veličina 12, prored 1,15;
- f) U slučaju da sačinjeni izvještaj ne zadovoljava Smjernicama propisanu formu, nadležno međunarodno tijelo ga neće uzeti u razmatranje i vratit će ga državi na doradu;
- g) Na kraju izvještaja dostavlja se lista skraćenica, po potrebi lista zakona ili tabelarni prikazi statističkih podataka navedenih u izvještaju kao Aneksi izvještaju koji se odnose na statistiku;
- h) Bosna i Hercegovina je 2015. godine prilikom podnošenja UN Trećeg periodičnog izvještaja po međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima pristupila LOIPR metodi izvještavanja koja podrazumijeva tačno utvrđenu listu pitanja na koju je država dužna dostaviti kratke i precizne odgovore;
- i) Sastavni dio kompletiranja izvještaja čini i provođenje javnih konsultacija koje osiguravaju transparentnost rada nadležnih tijela i demokratsko učešće šire javnosti u izradi pojedinačnih dokumenata.

NAPOMENA: Po osnovu svih izvještaja organizacije civilnog društva pripremaju izvještaje u sjeni

4.2. Proces izvještavanja prema smjernicama međunarodnih tijela

Prema smjernicama međunarodnih tijela generalno proces izvještavanja treba da obuhvata:

- ✓ prikupljanje svih relevantnih informacija o ispunjenju međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava u raznim sektorima zaštite ljudskih prava prema zahtjevima određenog međunarodnog ugovora, odnosno prema Smjernicama nadležnog međunarodnog tijela.
- ✓ u načelu se proces realizira u saradnji sa nadležnim institucijama u zemlji članici i organizacijama civilnog društva, a prvenstveno kroz predstavljanje i analizu sadržaja važećih zakona i metoda njihove primjene kao i raspoloživih statističkih i drugih indikatora.
- ✓ izvještaji članica se usvajaju u skladu sa propisima države članice i dostavljaju nadležnom međunarodnom tijelu na jednom od službenih jezika.
- ✓ nakon dostave izvještaja zemlja članica je pozvana da prezentuje svoj dostavljeni izvještaj i napredak koji je ostvarila u izvještajnom periodu.
- ✓ navedeni proces završava se zaključnim zapažanjima ili izdavanjem preporuka ili zaključaka kojim se poziva zemlja članica, kad takav razlog postoji, da uskladi zakone i praksu sa međunarodnim standardima.

4.3. Sistem monitoring posjeta

Neka od međunarodnih tijela ne zahtijevaju sačinjavanje izvještaja od zemalja članica. U tom slučaju komiteti se satoje od uglednih stručnjaka iz traženih oblasti ljudskih prava i oni imaju mandat da izvrše monitoring stanja u državi kroz organizovanje posjete. Ovi komiteti su karakteristični za sistem Vijeća Evrope (CPT, ECRI, FCPNM, Lanzerote,) koji o tome sačinjavaju izvještaj koji se dostavlja zemlji članici na izjašnjenje, i/ili komentare. Ovaj oblik monitoiringa također podrazumjeva praćenje napretka od strane zadužene institucije u zemlji članici i kooordinaciju sa nadležnim Komitetom, te kontinuiranu razmjenu informacija. Neki od komiteta rade kombinovanom metodom te traže izvještaje ali također vrše i monitoring posjete.

4.4. Stručne monitoring posjete

Stručne monitoring posjete su karakteristične za UN sistem. Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pripremi i na protokolaran način u ime Bosna i Hercegovina uputi stalno otvoreno pismo-poziv (standing

invitation letter) nositeljima mandata specijalnih procedura i nezavisnim ekspertima Ujedinjenih nacija, što je i učinjeno 2008.godine. Na osnovu ovog otvorenog poziva do danas su Bosnu i Hercegovinu posjetili specijalni eksperti Ujedinjenih nacija za pitanja nestalih osoba, nacionalnih manjina, žena žrtava rata, prava migranata i za oblast obrazovanja.

Nosioci mandata specijalnih procedura nakon obavljene monitoring posjete Bosni i Hercegovini sačinjavaju izvještaj sa prijedlozima mjera za unapređenje zaštite ljudskih prava i isti putem nadležnih tijela UN-a dostavljaju na znanje vlastima Bosne i Hercegovine. Navedeni izvještaji su zapažanja nezavisnih eksperata i intervencije na istim nisu dozvoljene te treba da posluže nadležnim vlastima da unaprijede primjenu preuzetih međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Po Osnovu ovih materijala mogu nastati i Rezolucije⁴ kao akti Generalne skupštine UN-a koji se donosi na bazi izvještaja Specijalnih izvjestioca i Nosioca mandata specijalnih procedura i nezavisnih eksperata. UN-a, a države su pozvane da dostave informacije na listu postavljenih pitanja kako bi na taj način informisale Generalnu Skupštinu UN-a o postignutom napretku .

4.5. Podnošenje predstavke građana i grupa građana nadležnim tijelima UN-a

Dodatni sistem monitoringa realizuje se po osnovu opcionih protokola uz međunarodne ugovore UN-a. Građani ili grupe građana iz Bosne i Hercegovine a u njihovo ime i organizacije civilnog društva, mogu da podnose predstavke i žalbe koje se razmatraju od strane nadležnih međunarodnih tijela. Međunarodna tijela mogu po osnovu podnesen žalbe da predlože Generalnoj skupštini UN-a donošenje Odluke kojom se od zemlje traži da ispuni traženi standard za zaštitu ljudskih prava.

Sljedeći protokoli omogućavaju podnošenje predstavki i žalbi građana Bosne i Hercegovine, samostalno ili grupno ili od strane organizacije civilnog društva, a za 5 od strane sindikata:

⁴ **Rezolucija Ujedinjenih nacija** (ili **UN-rezolucija**) formalni je tekst usvojen od strane tela **Ujedinjenih nacija**. Bilo koje telo UN-a može izdati **rezoluciju**. U praksi, međutim, većinu rezolucija izdaje **Savet bezbednosti** ili **Generalna skupština**, koje su neobavezujućeg karattera iako neke od njih zavisno od toga koi je donio mogu biti obavezujuće kao što je REZOLUCIJA 1325...

1. Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (CPRD),
2. Opcioni protokol uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni
3. Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama
4. Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima (CCPR – OP1)
5. Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
6. Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

4.6. Univerzalni periodični pregled (UPR)

UPR je novi kontrolni mehanizam Organizacije ujedinjenih nacija koji je ustanovljen aprila mjeseca 2008.godine i putem kojeg se analiziraju aktivnosti koje je država-članica Ujedinjenih nacija preduzela u cilju poboljšanja stepena zaštite ljudskih prava. Vremenski period za dostavu izvještaja od predhodnog slijedi pet godina nakon razmatranja i usvajanja istog kojim prilikom je potrebno dati informacije o poduzetim koracima u implementaciji preporuka prihvaćenih tokom prvog pregleda.

Dakle, UPR proces je podijeljen na petogodišnji period između razmatranja stanja ljudskih prava u određenoj državi, a svaki naredni izvještaj se mora odnositi na aktivnosti preduzete na provođenju ranije datih preporuka. U tom periodu, nadležni organi i institucije trebaju preduzeti brojne mjere na provođenju usvojenih preporuka, što uključuje kako kontinuirani monitoring stanja u oblastima ljudskih prava obuhvaćenih UPR preporukama tako i harmonizaciju zakonske regulative sa međunarodnim ugovorima multilateralnog karaktera koje je Bosna i Hercegovina potpisala, ratifikovala ili preuzeila sukcesijom.

5. PROGRAMIRANJE PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kako bi se efektivno realizovale aktivnosti izvještavanja potrebno je u narednom srednjeročnom period programirati sve naredne aktivnosti.

Proces programiranja obuhvata pored navođenja međunarodnog sporazuma o kojem se izvještava, opis aktivnosti, naznačene uključene institucije, iskazana potreba za finansijskim sredstvima i određivanje rokova kako je navedeno u tabeli koja prikazuje naredne aktivnosti za period od 2020 do 2025. godine.

PREGLED PLANA AKTIVNOSTI IZVJEŠTAVANJA I ORGANIZACIJE MONITORING ZA PERIOD 2020-2025

A) Ugovori Vijeća Evrope:

RB	NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA	OPIS AKTIVNOSTI	UKLJUČENE INSTITUCIJE	FINANSIRANJE
1.	Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokoli uz Konvenciju broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12 i 13.			
2.	Komisija Vijeća Evrope za eliminisanje rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije (ECRI) Ad hock posjete:2020/ 2021. i 2024/2025. godine: Izrada Izvještaja ECRI-a o BiH - 6-ti ciklus monitoring -7-dmi ciklus monitoringa	<p style="text-align: center;">2020. /2024 godine Priprema AD HOCK posjete Komisije</p> <p style="text-align: center;">2020. /2024 godine prikupljanje komentara na ECRI izvještaj</p> <p style="text-align: center;">2020. /2024 godine dostavljanje komentara ECRI komisiji;</p> <p style="text-align: center;">2020. /2024 godine upoznavanje sa ECRI izvještajem Vijeću ministara BiH, Zajedničkoj komisiji PS BiH vladama entiteta i Brčko distrikta.</p> <p style="text-align: center;">2020. /2024 godine preporukama i sačinjavanje tabele za praćenje realizacije preporuka;</p> <p style="text-align: center;">2020. /2024 godine Javno objavljivanje ECRI izvještaja</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema zahtjevu Komisije (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi reprezentacije cca 5.000 KM
3.	Revidirana Evropska socijalna povelja L (ESP/R/) Godišnje izvještavanje po grupama	<p style="text-align: center;">Kontinuirano 2020-2025 godine</p> 1.Priprema programa praćenja realizacije zaključnih zapažanja po grupama 2.Priprema izvještaja po grupama: <u>Grupu 3 /Radna prava/Grupu 4 /djeca, porodice i migranti//Grupu 2 /zdravlje, socijalna sigurnost i socijalna zaštita /Grupu 1 /zapošljavanje, obuke i jednake mogućnosti/</u> 3.Na zahtjev komiteta pripremiti obrazloženje slučaja	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 10.000 KM
4.	Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (LANZAROTE)	<p style="text-align: center;">Kontinuirano 2020-2025 godine</p> 1. Izrada odgovora po zahtjevu Lanzerot komiteta 2.Prikupljanje podataka od strane nadležnih institucija 3.Kompletiranje odgovora i slanje na VMBiH,	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje	Budžet MLJPI, troškovi 7.000 KM

	Očekuje se izrada izvještaja po drugom krugu monitoringa 2020/21 Na temu: <i>Zaštititi djece od seksualnog iskoriščavanja i seksualne zloupotrebe koji su olakšani upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija</i> "	4.Prevođenje i slanje Lanzerot komiteta 5.Javno objavljuvanje na webu 6.Dostavljanje Izvještaja Lanzerot komiteta na upoznavanje I postupanje VMBiH i vlada entiteta i Brčko distrikta 7.Prikupljanje informacija po preporukama iz Izvještaja na osnovu Upitnika koji sačini Sekretarijat Lanzerot komiteta	(PRILOG 1)	
5.	Konvencija Vijeća Evrope o kontaktu koji se tiče djeteta	Čeka se uspostava komiteta		
6.	Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe – (FCNM) Izrada šestog i sedmog izvještaja	<p style="text-align: center;">2020.godina</p> 1.Priprema Program praćenja provođenja preporuka Komiteta eksperata VE za praćenje Okvirne konvencija za zaštitu nacionalnih manjina na peti Izvještaj BiH 2. Odluka o formiranje interresorne radne grupe 3. Izrada šestog Izvještaja o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina . <p style="text-align: center;">2021.godina</p> 4. Prikupljanje mišljenja za usvajanje na VMBIH, 5. Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a 6. Prikupljanje komentara na Stava i mišljenja BiH na predložene preporuke u koordinaciji sa nadležnim institucijama. 7. Izrada komentara i mišljenja na nacrt Rezolucije Komiteta ministara VE i usvajanje od strane Vijeću ministara BiH <p style="text-align: center;">2022./23 godina</p> 8. Izrada Program praćenja provođenja preporuka Komiteta eksperata VE za praćenje Okvirne konvencija za zaštitu nacionalnih manjina na šesti Izvještaj BiH <p style="text-align: center;">2024.g– početak sedmog ciklusa</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 2.000 KM
7.	Europska Konvencija za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) ad hoc posjete	<p style="text-align: center;">2020/21-godina</p> 1.prikupljanje komentara na CPT izvještaj 2. dostavljanje komentara CPT Komiteta; 3.upoznavanje sa CPT Izvještajem Vijeća ministara BiH, Zajedničkoj komisiji PS BiH vladama entiteta i Brčko distrikta, preporukama i sačinjavanje	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 10.000 KM

	sačinjen 4 izvještaj 2019. godine	tabele za praćenje realizacije preporuka; Javno objavljivanje CPT izvještaja 2022/ POČETAK CIKLUSA 1. priprema nove posjete CPT Komiteta		
8.	Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML) Period izvještavanja svake 3 godine Izrada trećeg i četvrtog izvještaja	<p style="text-align: center;">2020. godine</p> <p>1. Priprema Program praćenja provođenja preporuka Komiteta eksperata VE za praćenje Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima na drugi Izvještaj BiH</p> <p>2. Odluka o formiranje interresorne radne grupe</p> <p>3. Izrada trećeg Izvještaja o provođenju Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima</p> <p style="text-align: center;">2021. godine</p> <p>4. Prikupljanje mišljenja za usvajanje na VMBIH,</p> <p>5. Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a</p> <p>6. Prikupljanje komentara na Stava i mišljenja BiH na predložene preporuke u koordinaciji sa nadležnim institucijama.</p> <p>7. Izrada komentara i mišljenja na nacrt Rezolucije Komiteta ministara VE i usvajanje od strane Vijeću ministara BiH</p> <p style="text-align: center;">2022./23 godine</p> <p>8. Izrada Program praćenja provođenja preporuka Komiteta eksperata VE za praćenje Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima na treći Izvještaj BiH</p> <p style="text-align: center;">2024. godine – početak četvrtog ciklusa</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 10.000 KM
9.	Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulска конвенција)	2020. godine sastanci Radne grupe Novembar 2020. godine Posjeta predstavnika/ca GREVIO		

B) UGOVORI UJEDINJENIH NARODA

Rb.	NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA	OPIS AKTIVNOSTI/ ROKOVI	UKLJUČENE INSTITUCIJE	FINANSIRANJE

10.	Međunarodna konvencija o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije (CERD) Period izvještavanja svake 4 godine Rok za podnošenje narednog periodičnog izvještaja do 16.07.2022.godine Prezentacija se očekuje po najavi komiteta 2022/23	<p>2021. godine Priprema Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za eliminaciju rasne po osnovu Zaključnih razmatranja na 13. i 14. Periodični izvještaj iz 2018.</p> <p>2021.godine Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim dinamikom</p> <p>2021.godine Izrada nacrta Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/</p> <p>2022.godine Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH-</p> <p>2024./25 godine Prezentacija po najavi Komiteta-početak novog ciklusa</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MIJPI, troškovi 17.000,00 KM
11.	Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) Period izvještavanja svake 4 godine Najavljeni prezentacija Trećeg periodičnog izvještaja u oktobar 2020. godine	<p>2020. godine Odluka o formiranje delegacije za prezentaciju izvještaja pred nadležnim komitetom /Priprema informacije o zaključnim zapažanjima Komiteta za ekonomski, socijalni i kulturni prava</p> <p>2021. godine Priprema Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za ekonomski, socijalni i kulturni prava po osnovu Zaključnih razmatranja na 3. Periodični izvještaj iz 2020. godine sa planom za pripremu četvrtog izvještaja</p> <p>2022.-2023. godine Praćenje implementacije</p> <p>2024/25. godine Početak novog ciklusa Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim dinamikom za 4 izvještaj</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MIJPI, troškovi 17.000,00 KM
12.	Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima	Postupanje po dostavljenim predstavkama i žalbama sindikata i građana		

13.	Međunarodna konvencija o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica (MWC) Period izvještavanja svake 4 godine Rok za podnošenje četvrtog periodičnog izvještaja 1.10.2024. godine Prezentacija se очekuje po najavi komiteta	<p>2020/21. godine Priprema Program praćenja provođenja preporuka na treći Periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica iz 2019</p> <p>2022/23. godine Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja I Priprema plana rada sa definisanim dinamikom</p> <p>2023/24. godine Izrada nacrta Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/</p> <p>2024. godine Prevođenje I slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH-</p> <p>2024./25 godine Prezentacija po najavi Komiteta-početak novog ciklusa</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 17.000,00 KM
14.	Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR) Period izvještavanja svake 4 godine Rok za podnošenje Četvrtog periodičnog izvještaja do 09.mart 2022. godine	<p>2020/21. godine Priprema Program praćenja provođenja preporuka na treći Periodični izvještaj po Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima/ Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja I Priprema plana rada sa definisanim dinamikom /Izrada nacrta Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/</p> <p>2021. godine Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH-</p> <p>2022/23. godine Odgovor na dodatna pitanja i imenovanje Delegacije za prezentaciju I priprema za Prezentacija po najavi Komiteta-</p> <p>2024/25. godine Početak novog ciklusa</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 17.000,00 KM

15.	Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR – OP1)	Postupanje po dostavljenim predstavkama i žalbama sindikata i građana Postupano po 13 žalbi do sada, 1 u toku	Lista institucija zavisi od sdražaja žalbe	Budžet MLJPI, troškovi reprezentacije do 300 KM
16.	Drugi opcioni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR – OP2 – DP)	Brisanje odredbe o smrtnoj kazni REALIZIRANO		
17.	Konvencija o pravima djeteta (CRC) Podnedesen Vi VI Izvjestaj VII izvještaj podnosi se do 5 marta 2024 godine sa podacima za period 2019 -2024 Period izvještavanja svakih 5 godina	<p style="text-align: center;">2020. godine Priprema Program praćenja provođenja preporuka na V I VI Kombinovani periodični izvještaj po Konvenciji o pravima djeteta I opcionim protokolima</p> <p style="text-align: center;">2021. godine Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim dinamikom</p> <p style="text-align: center;">2022/23. godine Izrada nacrta Izvještaja/Provođenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputćivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/</p> <p style="text-align: center;">2024. godine Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH-</p> <p style="text-align: center;">2025. godine Prezentacija po najavi Komiteta-početak novog ciklusa-priprema</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 17.000,00 KM
18.	Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na uključivanje djece u oružane sukobe (CRC – C – OPAC)	Proces izvještavanja realizira se istovremeno i kombinovano sa CRC	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi zajedno sa CRC
19.	Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju (CRC – C – OPSC)	Proces izvještavanja realizira se istovremeno i kombinovano sa CRC	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi zajedno sa CRC

20.	Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama Ratifikovan 2019. godine	Nema još podnesenih predstavki	Lista institucija zavisi od sdražaja predstavke	
21.	UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (CAT) Period izvještavanja svake 4 godine Rok za sedmi periodični izvještaj, do 6. decembra 2021. godine	<p style="text-align: center;">2020 godine- Priprema Program praćenja provođenja preporuka na VI periodični Izvjestaj po Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni</p> <p style="text-align: center;">2020 godine- Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim dinamikom</p> <p style="text-align: center;">2020/21godine- Izrada nacrta Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputćivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/Prevođenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH-</p> <p style="text-align: center;">2023/24 godine- Odgovor na dodatna pitanja, formiranje delegacije I priprema za prezentaciju po najavi Komiteta-početak novog ciklusa-priprema</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MIJPI, troškovi 17.000,00 KM
22.	Opcioni protokol uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni	Podnedena jedna žalba zasticeni svjedok "A" Priprema odgovora u toku rok 2020. godine	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	
23.	Univerzalni pregled stanja ljudskih prava (UPR) Period izvještavanja svakih 5 godina	<p style="text-align: center;">2020 godine- Priprema Program praćenja provođenja UPR preporuka</p> <p style="text-align: center;">2021/22 godine- Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim</p>	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MIJPI, troškovi 35.000,00 KM

	Prezentacija 2020 godine FOLLOW UP tokom 2020. godine Četvrti ciklus UPR pripremiti i dostaviti Vijeću za ljudska prava UN-a u toku 2025. godine	dinamikom 2023/24 godine- Izrada nacrtu Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/Prevodenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH- 2025/ godine- Odgovor na dodatna pitanja, formiranje delegacije i priprema za prezentaciju po najavi Komiteta- početak novog ciklusa-priprema		
24.	Međunarodni madridski akcioni plan o starenju (MIPAA) Period izvještavanja svakih 5 godina Rok za podnošenje narednog izvještaja – posljednji kvartal 2021. godine.	2020.godine- Priprema Program praćenja provođenja preporuka /. Odluka o formiranje radne grupe za izradu Izvještaja po osnovu prikupljenih informacija kroz Program praćenja i Priprema plana rada sa definisanim dinamikom 2021.godine- Izrada nacrtu Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/ Prevodenje i slanje Komitetu putem MIP-a 2022/23. god- Početak novog ciklusa	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 3.000,00 KM
25.	Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CPRD) Period izvještavanja svake 4 godine	2020. godine Izrada nacrtu Izvještaja/Provodenje javnih konsultacija /Prikupljanje mišljenja nadležnih institucija/Uputivanje Prijedloga Izvještaja na usvajanje VMBiH/Prevodenje i slanje Komitetu putem MIP-a/ sačinjavanje Odluka o imenovanju Delegacije BiH- 2021/22. godine Odgovor na dodatna pitanja, formiranje delegacije i priprema za prezentaciju po najavi Komiteta 2023./24. godine Početak novog ciklusa-priprema Izvještaja o prezentaciji i zaključnim zapažanjima komiteta i Program praćenja provođenja UPR preporuka	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI, troškovi 17.000,00 KM
26.	Fakultativni protocol Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CPRD)	Još uvijek nema podnesenih predstavki	Lista institucija zavisi od sdražaja predstavke	

27.	Međunarodna Konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (ICPED) Stupila na snagu 29.04.2012. godine. Period izvještavanja svake 4 godine.	1. Prvi izvještaj podnesen 2014. godine – prezentacija 2016. godine 2. Dostavljena dodatna Informacija o implementaciji preporuka Komiteta za prisilne nestanke br.18, 20, i 32 – dostavljena oktobar 2017. godine	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Rok za podnošenje narednog izvještaja je 14. 10. 2022. Godine 15.000,00 KM
28.	Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW)	2020. godine Dostaviti Zaključna zapažanja Vijeću ministara BiH na usvajanje, Dostaviti Zaključna zapažanja Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH na sjednicu, Dostaviti Zaključna zapažanja nadležnim institucijama I naznačiti potrebu pripreme odgovora na prioritetna pitanja iz Zaključnih zapažanja, 2021. godine Dostaviti odgovore na prioritetna pitanja 12 (a), 16 (d), 18 (b) i 24 (c). novembar 2023. godine Dostaviti Sedmi CEDAW izvještaj BiH Komitetu	Lista nadležnih institucija sačinjava se prema grupama za izvještavanje (PRILOG 1)	Budžet MLJPI BiH 10 000,00 KM
29.	Izvještaj o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u BiH		ARSBiH provodi aktivnosti u saradnji sa međunarodnim nevladinim organizacijama	2024 godine: dostaviti naredni izvještaj o napretku
30.	Izveštaj o primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ za Generalnog sekretara UN-a	Dostaviti informacije za redovni godišnji izvještaj Generalnog sekretara UNa za 2020, 2021 i 2022. godinu	ARS BiH prikuplja informacije od predstavnik/ca nadležnih institucija koje čine Koordinacioni odbor za provedbu AP 1325 u BiH	

5.1 Izrada pojedinačnih programa praćenja po sporazumu

U skladu sa prethodno iznesenim smjernicama predstavljamo listu operativnih aktivnosti preduzetih u cilju ujednačene efikasne izrade izvještaja po pojedinom međunarodnom sporazumu. Nakon što Vijeće ministara BiH bude upoznato sa dostavljenim Zaključnim zapažanjima po osnovu podnesenog izvještaja za pojedini sporazum, započinje novi ciklus pripreme izvještaja koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST BROJ 1: Određivanje Koordinatora aktivnosti ispred nadležnog ministarstva:

U okviru nadležnog Sektora u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice određeni su državni službenici čiji je zadatak da realizuju i koordiniraju aktivnosti koje se odnose na proces izvještavanja po pojedinim sporazumima. Sve ove aktivnosti koordiniraju i odgovorni su za iste i resorni pomoćnici ministara.

AKTIVNOST BROJ 2: Popunjavanje radnog obrazca za izradu izvještaja:

Nakon što je određen Koordinator aktivnosti ispred nadležnog Sektora u MLJPI, u skladu sa utvrđenim rokovima periodičnog izvještavanja po osnovu međunarodnog sporazuma Koordinator popunjava radni obrazac za izradu izvještaja OBRAZAC 15. U nastavku dajemo instrukciju za njegovo ujednačeno popunjavanje:

OBRAZAC BR. 15: Radni obrazca za izradu izvještaja o provođenju „UPISUJE SE NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

Naziv međunarodnog ugovora/tijela	- Puni naziv	Link: -link dokumenta na jednom od službenih jezika
Rezerve	- Navode se eventualne rezerve na ugovor	
Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju		
Opcioni protokol(i) (ukoliko postoji)	-puni naziv	Link: -link dokumenta na jednom od službenih jezika
Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju		
Broj izvještaja	- Navodi se broj izvještaja koji je predmet plana	

Broj prethodnih izvještaja				-navode se svi prethodni izvještaji	Link: <i>link od svih dokumenata na jednom od službenih jezika</i>	
Naziv tijela za nadzor nad provođenjem ugovora				- Puni naziv		
Smjernice za izradu izvještaja prema navedenom ugovoru (ukoliko su usvojene od strane navedenog tijela)				- Naziv smjernica	Link: <i>-link dokumenta na jednom od službenih jezika</i>	
Datum kada su izdate preporuke za BiH				- Datum izdavanja preporuka za bih na koje se odnosi ovaj izvještaj	Link: <i>link od svih dokumenata na jednom od službenih jezika</i>	
Period na koji se odnosi izvještaj				- Vremenski period na koji se odnosi ovaj izvještaj		
Koordinator/ica procesa izvještavanja				- Ime, prezime, funkcija i kontakti koordinatora(ice)		
Rok za izradu nacrtu				- Unosi se rok do kojeg je potrebno da bude dostavljen izvještaj Vijeću ministara BiH na usvajanje		
Rok za dostavu izvještaja tijelu za nadzor ugovora				- Navodi se rok iz zaključnih komentara		
Obim izvještaja u skladu sa pravilima nadležnog tijela				- Navodi se obim izražen u broju stranica ili riječi		
I	II	III	IV	V	VI	VII
Tekst preporuke	Odgovarajući član(ovi) međunarodnog ugovora i opcionog(ih) protokola ako postoji	Opći komentar tijela za nadzor nad provođenje (ako postoji)	Podaci koji su dostupni u bazi (ako postoje)	Dodatni podaci koje je potrebno prikupiti	Pitanja na koje je potrebno odgovoriti u pripremi odgovora	Izvještajna(e) jedinica (e)
Tekst prevoda preporuke	*Nавести све одговарајуће чланове уговора и чланове протокола ако постоје* - испунjava координатор(ica)	*navesti tekst prevoda preporuke* - ispunjava koordinator(ica)	*Preuzimaju se podaci koji su dostupni u bazi i navode se u ovoj koloni. Bitno je навести све податке укључујући структуралне, процесне и индикаторе исхода* ispunjava koordinator(ica)	*Definišu se podaci koji nedostaju u bazi i koje je potrebno prikupiti* ispunjava koordinator(ica)	Definišu se pitanja na koje je potrebno odgovoriti u pripremi odgovora. Ova pitanja su vezana за utvrđene atribute ljudskih prava i sam tekst preporuke * ispunjava koordinator(ica)	*Navode se izvještajne jedinice koje će učestvovati u izradi izvještaja* ispunjava koordinator(ica)
Odgovor	<i>*Odgovor se sačinjava u toku izrade izvještaja. Odgovor sadrži narativno obrazloženja odgovora koji se odnosi na predmetnu preporuku. Potrebno</i>					

*je voditi računa da odgovor bude sažet i precizan kako bi što jasnije predstavio stanje. Strukturu odgovora usmjerava preporuka pitanja iz kolone VI. Pri tome potrebno je voditi računa o ukupnom broju stranica**

AKTIVNOST BROJ 3: Sačinjavanje (ažuriranje) liste potrebnih podataka i liste uključenih institucija

Međunarodno tijelo može tražiti dostavu informaciji i prije isteka periodičnog izvještavanja (FOLOW UP informacije ili dodatna pitanja) te je potrebno da se podaci periodično prikupljaju za posljednji periodični period od 3 do 5 godina i komparacije sa prethodim periodom, te je preporučljivo podatke prikupljati na godišnjem ili na dvogodišnjem nivou radi kvalitetne analize istih.

Koordinator aktivnosti koristi po potrebi iz Metodologije obrazce broj 6 i 7 za prikupljanje administrativnih podataka odnosno različitih indikatora prema različitim oblastima zaštite ljudskih prava. Pokazatelji su i/ili kvantitativni i/ili kvalitativni⁵. Za ovaj proces je neophodno utvrditi listu svih nadležnih institucije koje su uključuju u izradu izvještaja.

AKTIVNOST BROJ 4: Izrada Odluke o formiranju Interresorne Radne grupe:

Zavisno od materije koja je obuhvaćena međunarodnim ugovorom Koordinator, lice zaduženo za koordinaciju pripreme izvještaja ispred MLJPI se obraća nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini u cilju prikupljanja nominacija članova Interresorne radne grupe za pripremu izvještaja. Nakon dobivenih nominacija Odlukom Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH formira se Interresorena radna grupa za pripremu izvještaja sa tačno utvrđenim zadacima i rokovima izrade Nacrta izvještaja. Obrazloženje čini sastavni dio ove Odluke.

AKTIVNOST BROJ 5: Priprema operativnog plana za izradu izvještaja i izrada nacrta izvještaja

Kordinator u skladu sa pripremljenim Operativnim planom realizuje sastanke Interresotne Radne grupe, te u skladu sa datim preporukama međunarodnog tijela usaglašavaju se rokovi u kojima su članovi radne grupe dužni dostaviti priloge i tražene pokazatelje iz svoje nadležnosti. Nako

⁵ Kvantitativni znači količinski većinski s obzirom na broj, Kvalitativni znači istraživanje načina na koji se pojedinci i grupe gledaju i shvaćaju

dostavljenih priloga koordinator je zadužen za objedinjavanju dostavljenih priloga te skraćivanje teksta u skladu sa smjernicama međunarodnog tijela i usaglašavanje sa članovima radne grupe.

AKTIVNOST BROJ 6: Prikupljanje mišljenja na Nacrt izvještaja

Izvještaj se u formi Nacrta istovremeno upućuje Uredu za zakonodavstvo BiH i drugim nadležnim tijelima koja su učestvovala u izradi izvještaja što može uključivati predstavnike vlada entiteta i kantona i Brčko distrikta u svrhu pribavljanja mišljenja, sa posebnim osvrtom na značaj mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH kroz propisani obrazac fiskalnog aspekta provedbe predloženih zaključaka (obrazac OFP NE ili OFP DA) u skladu sa Aneksom I člana 12. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14,60/14 i 50/17)

AKTIVNOST BROJ 7: Provodenje e- konsultacija

Svaki izvještaj koji se upućuje međunarodnom tijelu podliježe procesu provođenja javnih konsultacija koje se obavljaju u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH na sledeći način:

Izvještaj se postavlja na web platformu www.ekonsultacije.gov.ba u cilju pribavljanja eventualnih komentara šire javnosti, posebno organizacija civilnog društva na tekst Nacrta izvještaja. Proces javnih konsultacija traje u vremenskom periodu od 15 dana od dana objavlјivanja. Nakon proteka postavljenog roka dostavljeni komentari se analiziraju te ako se ocjene svrsishodnim uvrštavaju u tekst izvještaja

AKTIVNOST BROJ 8: Upućivanje na Vijeće Ministara BiH i dostavljanje nadležnom komitetu i javno objavlјivanje

Po završenim konsultacijama Izvještaj se u formi prijedloga sa svim prikupljenim mišljenjima dostavlja radi usvajanja na sjednici Vijeća ministra BiH. Nakon što Vijeće ministara BiH u formi zaključka usvoji navedeni izvještaj, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predmetni izvještaj, preveden na engleski jezik, dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova BiH, kako bi ga putem Misije BiH pri UN-u u Ženevi ili Strazburu dostavilo nadležnom Komitetu UN-a ili Vijeća Evrope. Istovremeno ga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavljuje na službenoj web stranici u cilju informisanja šire javnosti.

5.2 Proces koordinacije i saradnja sa savjetodovnim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

U svrhu realizacije procesa monitoringa ljudskih prava uz saradnju sa predstavnicima civilnog društva i akademske zajednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je uspostavilo savjetodavna i koordinirajuća tijela koja se posebno uključuju u proces monitoringa ljudskih prava za tri najranjivije grupe stanovništva u BiH a to su: djeca, osobe sa invaliditetom i Romi. Navedena tijela formirana su odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i to:

- Odluka o formiranju Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 4/13 i 66/19);
- Odluka o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11 i 66/19);
- Odluka o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 85/12 i 66/19).

Po osnovu dosadašnjeg iskustva u radu za ove grupe od strane međunarodnih tijela Bosni i Hercegovini je upućen najveći broj preporuka. Naime radi se o specijalističkim tijelima koja pored savjetodavne uloge prate implementaciju preporuka međunarodnih tijela i proces usklađivanja pravnih propisa u Bosni i Hercegovini te predlažu konkretne mjere i inicijate prema nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini.

Navedena tijela u skladu sa svojim nadležnostima mogu dati doprinos prilikom izrade izvještaja Bosne i Hercegovine.

6. PREZENTACIJA IZVJEŠTAJA UGOVORNOM TIJELU I DOSTAVLJANJE ZAKLJUČNIH RAZMATRANJA/PREPORUKA

Nakon što je završena procedura usvajanja izvještaja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nadležno ministarstvo pristupa realizaciji druge faze aktivnosti koje se odnose na prezetaciju izvještaja pred nadležnim međunarodnim tijelom.

6.1 Nadležno međunarodno tijelo određuje vrijeme prezentacije:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavlja službenu obavijest o terminu prezentacije izvještaja pred nadležnim komitetom što je uvjet za početak realizacije pripremnih aktivnosti organizacije prezentacije i predlaganje sastava Delegacije Bosne i Hercegovine.

Po podnesenom izvještaju, međunarodno tijelo/nadležni komitet poziva predstavnika zemlje da usmeno predstavi informacije date u izvještaju. Zavisno od pravila nadležnog komiteta, izvještaj prezentuje delegacija zemlje sastavljena od eksperata koji su radili na izradi izvještaja, ili pojedinac-

predstavnik države direktno imenovan od strane institucije zadužene za izradu izvještaja. Usmeno izlaganje je prilika da se razjasne sve nedoumice i da se dopune informacije date u pisanoj verziji izvještaja.

AKTIVNOST BROJ 9: Izrada Odluke o sastavu Delegacije Bosne i Hercegovine

U odnosu na sadržaj i važnost izvještaja pristupa se formiranju delegacije na dva načina:

- a) Kod većine izvještaja s obzirom na karakter dijaloga biraju se stručni predstavnici ispred nadležnih institucija koji se uključuju u sastav Delegacije Bosne i Hercegovine na osnovu Odluke koju donosi ministar za ljudska prava.
- b) Kada je u pitanju sastava Delegacije koja prezentuje Univerzalni pregled ljudskih prava (UPR) delegaciju predvodi resorni ministar i čine je predstavnicu državnih ministarstava i predstavnici vlada entite i Brčko distrikta ministri ili najmanje u rangu pomoćnika ministra a prema potrebi i iz kantona u Federaciji BiH zavisno od sadržaja UPR pregleda i nadležnosti za pojedine oblasti. Ovu Delegaciju imenuje Odlukom Vijeće ministara BiH koja podlježe obavezi pribavljanja mišljenja Ureda za zakonodavstvo (**obavezno priložiti Obrazac broj1- Prethodna procjena učinka propisa**) i mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH (obrazac fiskalnog aspekta provedbe predloženih zaključaka (**obrazac OFP NE ili OFP DA**) u skladu sa Aneksom I i članom 12. jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14,60/14 i 50/17)

AKTIVNOST BROJ 10: Priprema odgovora na dodatna pitanja i priprema delegacije za prezentaciju i prezentacija

U skladu sa nadležnostima Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice odgovorno je za realizaciju i koordinaciju cijelog procesa i u skladu sa tim imenuje Šefu delegacije koji realizuje i aktivnosti pripreme delegacije i koordinira prikupljanje odgovora na dodatna pitanja koja su ujedno i koncept pripreme delegacije za prezentaciju izvještaja u ime države.

Prezentacija delegacije Bosne i Hercegovine pred nadležnim međunarodnim tijelom podrazumjeva da Šef delegacije poznaje sistem rada određenog međunarodnog tijela i da u skladu sa tim kordinira proces prezentacije u saradnji sa predsjedavajućim međunarodnog tijela i svojim članovima

delegacije. Svaki od članova delegacije odgovoran je za svoju prezentaciju koja se snima i ulazi u zapisnik samog procesa iz kojeg članovi međunarodnog tijela, pored ostalih izvora informacija o zemlji članici kreiraju svoja zaključna zapažanja i preporuke za zemlju u pregledu.

6.2 Završetak ciklusa izvještavanja izradom informacije o prezentaciji za Vijeće ministara BiH

Nakon prezentacije izvještaja pred nadležnim međunarodnim tijelom u roku do 3 mjeseca nakon prezentacije dostavljaju se u pisanoj formi zemlji članici **ZAKLJUČNA RAZMATRANJA/PREPORUKE** na osnovu kojih će zemlja članica izraditi naredni periodični izvještaj o implementaciji međunarodnog ugovora što ne isključuje njenu obavezu da i pored naznačenih pitanja u izvještaju ne obuhvati i ostale oblasti koje tretira međunarodni sporazum. Zaključna razmatranja/preporuke predstavljaju osnov za izradu Programa praćenja stanja u toj oblasti za naredni period.

7. AŽURIRANJE OKVIRNOG PROGRAMA

Prema analizi realizacije sadašnjeg procesa izvještavanja po osnovu većeg broja međunarodnih sporazuma iz oblasti ljudskih prava sačinjen je Dinamički pregled izvještavanja s tim da se isti ažurira ukoliko nadležno međunarodno tijelo promjeni ili prolongiraju vrijeme izvještavanja odnosno vrijeme prezentacije izvještaja. U skladu s tim svi predviđeni datumi za planirane aktivnosti ažuriraju se svake dvije godine a prema potrebi i godišnje.

Tabela 3. Dinamički pregled izvještavanja po Međunarodnim sporazumima

RB.	GODINA	CRC	CAT	CERD	ECRI	ESP/R	LANZA ROTE	CPT	ICPED	ICESCR	MWC	CEDAW	CCPR	ECRML	FCNM	UPR	MIPAA	CPRD
1.	2020				X	X		X		X				X	X	X		
2.	2021			X							X FOLLO W UP	X (samo prioritet na pitanja)						

3.	2022			X		X			X			X						
4.	2023					X						X						
5.	2024	X				X					X							
6.	2025					X									X			

PRILOG 1.

Pregled institucija koje sudjeluju u izradi izvještaja u oblasti ljudskih prava

PRILOG 2.

Pregled institucija i fokal pointa

PRILOG 1.

Pregled institucija koje sudjeluju u izradi izvještaja u oblasti ljudskih prava

NAZIV MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

RB.	NAZIV INSTITUCIJA	CRC	CAT	CERD	ECRI	ESP/R	LANZAROTE	CPT	ICPED	ICESCR	MWC	CCPR	ECRML	FCNM	UPR	MIPAA	CPRD
1.	Ustavni sud BiH		X		X				X			X	X	X			
2.	Sud Bosne i Hercegovine		X		X				X			X					
3.	Tužilaštvo BiH		X		X				X			X					
4.	Visoko sudska i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X			X
5.	Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH								X			X					
6.	Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta BiH						X		X			X			X		X
7.	Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH								X								

8.	Centralna banka Bosne i Hercegovine									X								
9.	Centralna izborna komisija BiH												X					X
10.	Institucija ombudsmena /ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			X
11.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine			X	X					X	X	X			X			
12.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
13.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	X				X		X				X	X	X	X		X	X
14.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	X	X	X	X	X		X		X	X	X			X			X
15.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine						X			X					X			X
16.	Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine						X								X			X
17.	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine			X	X		X		X	X					X			X
18.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine					X									X			X
19.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice		X			X												
20.	Direkcija za evropske integracije BiH													X				
21.	Državna agencija za istrage i zaštitu					X	X				X							X

22.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine		X					X			X			X			
23.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine					X		X			X						X
24.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine		X	X	X				X	X				X	X		X
25.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine					X				X	X				X		X
26.	Agencija za prevenciju korupcije Bosne i Hercegovine									X		X			X		
27.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine		X			X	X		X		X	X		X			X
28.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH				X												
29.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH	X		X		X	X										X
30.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH	X															X
31.	Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine			X	X	X	X			X	X	X			X		X
32.	Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine						X					X		X	X		X
33.	Radio-Televizija Bosne i Hercegovine												X	X			
34.	Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH									X	X				X		
35.	Vijeće nacionalnih manjina BiH			X	X								X	X			

36.	Vijeće za štampu BiH																		
37.	Vlada Federacije BiH	X					X			X	X	X			X	X	X		
38.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH		X	X	X			X	X	X	X		X			X			X
39.	Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine		X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X			X
40.	Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X		X
41.	Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH	X		X	X						X					X			
42.	Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH	X		X	X	X		X			X		X	X	X				X
43.	Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH							X			X					X			X
44.	Ministarstvo finansija Federacije BiH	X						X											X
45.	Ministarstvo zdravstva Federacije BiH	X		X	X	X		X			X					X	X		X
46.	Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH									X	X					X			X
47.	Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije BiH										X					X			
48.	Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH						X												X
49.	Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH			X	X						X			X	X	X			X

50.	Ministarstvo trgovine Federacije BiH												X			
51.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH								X				X			
52.	Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH								X				X			
53.	Federalni zavod za zapošljavanje				X				X							X
54.	Federalna uprava za inspekcijske poslove								X							
55.	Poreska uprava Federacije BiH								X							
56.	Savez samostalnih sindikata Federacije BiH								X							
57.	Agencija za državnu službu Federacije BiH		X		X				X				X	X		
58.	Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije BiH								X							
59.	Unija udruženja poslodavaca Federacije BiH								X							
60.	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH					X			X				X			X
61.	Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH						X		X							X
62.	Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko osiguranje					X			X					X	X	
63.	Federalni zavod za statistiku		X				X									X

64.	Federalna uprava civilne zaštite									X										
65.	Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH									X										
66.	Radio-Televizija Federacija BiH													X	X					
67.	Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH			X	X		X			X	X						X		X	
68.	Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine			X	X	X	X				X						X		X	
69.	Vrhovni sud Federacije BiH				X					X										
70.	Vijeće nacionalnih manjina FBiH				X											X	X			
71.	Vlada Republike Srpske	X				X				X	X	X	X	X	X	X	X			
72.	Ministarstvo unutrašnjih poslova RS		X					X	X	X	X	X	X	X			X		X	
73.	Ministarstvo pravde Republike Srpske		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
74.	Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
75.	Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske		X		X	X	X			X	X	X	X				X	X	X	
76.	Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije				X	X					X	X					X			
77.	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske										X						X	X		X
78.	Ministarstvo finansija Republike Srpske	X					X													X
79.	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske	X	X	X	X	X	X				X		X				X	X	X	

80.	Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske		■	■	■	■	■										■
81.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srske		■						■					■			
82.	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske		■						■					■			
83.	Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske			■	■	■	■		■					■			■
84.	Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■				■
85.	Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske	■			■	■		■		■	■			■			■
86.	Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske								■					■			■
87.	Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske			■	■					■				■	■		■
88.	Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj			■	■	■	■	■	■	■				■			■
89.	Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske			■	■	■	■	■		■				■			■
90.	Agencija za državnu upravu Republike Srpske		■	■	■					■							
91.	Savez sindikata Republike Srpske									■							
92.	Republički zavod za statistiku		■			■	■			■				■			■
93.	Institut za javno zdravstvo RS							■		■							■
94.	Poreska uprava RS									■							
95.	Republičko tužilaštvo Republike Srpske		■		■			■		■							■

96.	Radio Televizija Republike Srpske											X	X				
97.	Unija udruženja poslodavaca RS								X								
98.	Savjet nacionalnih manjina RS											X	X				
99.	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS				X				X					X			X
100.	Centar za socijalni rad RS									X							
101.	Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina itraženje nestalih lica RS							X	X					X			
102.	Fond PIO RS				X					X						X	X
103.	Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske																X
104.	Vlada Brčko distrikta BiH	X				X				X	X	X	X	X	X		
105.	Inspektorat Vlade Brčko distrikta BiH									X					X		
106.	Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH		X	X	X		X		X	X			X	X	X		X
107.	Porezna uprava Vlade Brčko distrikta BiH									X							
108.	Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH					X				X							X
109.	Komisija za ravnopravnost spolova Brčko Distrikta BiH			X	X		X			X							X
110.	Odjel za socijalnu zaštitu Brčko Distrikta BiH			X	X	X		X		X				X	X	X	
111.	Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH		X	X	X		X		X	X	X			X	X	X	
	- Pododjeljenje za javno zdravstvo																

	- Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad - Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata															
112.	Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambenu politiku Brčko distrikta BiH							X					X			
113.	Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH											X	X			
114.	Odjel za obrazovanje Brčko distrikta BiH	X				X			X	X	X	X	X			X
115.	Pododjel za ljudske resurse Brčko distrikta BiH								X					X		
116.	Centar za socijalni rad Brčko distrikta BiH								X	X						
117.	Policija Brčko Distrikta BiH		X	X	X		X		X	X				X		X
118.	Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko distrikta BiH															X
119.	Direkcija za finansije Brčko distrikta					X										X
120.	Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH					X										X
121.	Odjelenje za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje															X
122.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo		X					X								
123.	Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo						X					X	X			

124.	Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo		Red	Blue	Green	Yellow			Yellow	Orange	Dark Orange	Pink		Light Green		Light Blue	
125.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo																
126.	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo																
127.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo	X															
128.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	X															
129.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo	X											X				
130.	Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo																
131.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo																
132.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo																
133.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona		X														
134.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona												X	X			
135.	Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona																
136.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona																
137.	Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona																

138.	Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona	X	Red	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink		Light Green	Light Green	Light Blue	
139.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona	X								Yellow	Orange				X				
140.	Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona		Red							Yellow	Orange								
141.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona		X							Yellow	Orange	Brown	Light Orange						
142.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona									Yellow	Orange			X	X				
143.	Ministarstvo finansija Posavskog kantona									Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
144.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona									Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
145.	Ministarstvo boraca Posavskog kantona									Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
146.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona	X								Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
147.	Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona	X								Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink		X			
148.	Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona		Red	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
149.	Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona									Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					
150.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona		X	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Brown	Light Orange	Pink					

151.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange	dark orange	X	X	light green		
152.	Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
153.	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
154.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
155.	Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
156.	Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
157.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona	X	red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
158.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona	X	red	blue	green	yellow			yellow	orange			X			
159.	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
160.	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
161.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona		X	blue	green	yellow			yellow	orange				light green		
162.	Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange		X	X			
163.	Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow			yellow	orange	dark orange			light green	light blue	

164.	Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow										
165.	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow										
166.	Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow										
167.	Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona	X	red	blue	green	yellow										
168.	Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona	X	red	blue	green	yellow							X			
169.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona	X	red	blue	green	yellow										
170.	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije Zeničko-dobojskog kantona		red	blue	green	yellow										
171.	Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona		red	blue	green	yellow										
172.	Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona		red	blue	green	yellow						X	X			
173.	Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona		red	blue	green	yellow										
174.	Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona		red	blue	green	yellow										
175.	Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona	X	red	blue	green	yellow										
176.	Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona	X	red	blue	green	yellow							X			

177.	Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona															
178.	Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona	X														
179.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona		X													
180.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona											X	X			
181.	Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona															
182.	Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona															
183.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona															
184.	Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona	X														
185.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona	X											X			
186.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona															
187.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko- neretvanskog kantona		X													
188.	Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog											X	X			

	kantona															
189.	Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona															
190.	Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona															
191.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona	X											X			
192.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona															
193.	Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona															
194.	Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona															
195.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko- neretvanskog kantona	X														
196.	Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona															
197.	Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko- neretvanskog kantona															
198.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona		X													
199.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog											X	X			

	kantona														
200.	Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona														
201.	Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona														
202.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne pomoći Zapadnohercegovačkog kantona	X													
203.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona											X			
204.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona														
205.	Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona														
206.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10		X												
207.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10											X	X		
208.	Ministarstvo finansija Kantona 10														
209.	Ministarstvo privrede Kantona 10														
210.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10														

211.	Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne pomoći i izbjeglih Kantona 10 com	X	Red	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Red	Orange	Pink	Light Green	Light Green	Light Blue	
212.	Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10	X	Red	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Red	Orange		X	Light Green	Light Blue	
213.	Ministarstvo građenja, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10		Red	Blue	Green	Yellow				Yellow	Orange	Red	Orange	Pink	Light Green	Light Green	Light Blue	

PRILOG 2.

Pregled institucija i fokal pointa

RB.	NAZIV INSTITUCIJA	IMENOVANA OSOBA	KONTAKT	ZAMJENA IMENOVANE OSOBE	KONTAKT
1.	Ustavni sud BiH				
2.	Sud Bosne i Hercegovine				
3.	Tužilaštvo BiH				
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine				
5.	Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH				
6.	Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta BiH				

7.	Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Pralamentarne skupštine BiH				
8.	Centralna banka Bosne i Hercegovine				
9.	Centralna izborna komisija BiH				
10.	Institucija ombudsmena /ombudsmana za ljudska prava Bosne I Hercegovine				
11.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne I Hercegovine				
12.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine				
13.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine				
14.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine				
15.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine				
16.	Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine				
17.	Ministarstvo finansija i reziora Bosne i Hercegovine				
18.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine				

19.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice				
20.	Direkcija za evropske integracije BiH				
21.	Državna agencija za istrage i zaštitu				
22.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine				
23.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine				
24.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine				
25.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine				
26.	Agencija za prevenciju korupcije Bosne I Hercegovine				
27.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine				
28.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH				
29.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH				
30.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH				

31.	Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine				
32.	Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine				
33.	Radio-Televizija Bosne I Hercegovine				
34.	Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH				
35.	Vijeće nacionalnih manjina BiH				
36.	Vijeće za štampu BiH				
37.	Vlada Federacije BiH				
38.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH				
39.	Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine				
40.	Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH				
41.	Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH				
42.	Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH				

43.	Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH				
44.	Ministarstvo finansija Federacije BiH				
45.	Ministarstvo zdravstva Federacije BiH				
46.	Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH				
47.	Ministarstvo energije, rударства i industrije Federacije BiH				
48.	Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH				
49.	Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH				
50.	Ministarstvo trgovine Federacije BiH				
51.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH				
52.	Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH				
53.	Federalni zavod za zapošljavanje				
54.	Federalna uprava za inspekcijske poslove				

55.	Poreska uprava Federacije BiH				
56.	Savez samostalnih sindikata Federacije BiH				
57.	Agencija za državnu službu Federacije BiH				
58.	Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije BiH				
59.	Unija udruženja poslodavaca Federacije BiH				
60.	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH				
61.	Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH				
62.	Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko osiguranje				
63.	Federalni zavod za statistiku				
64.	Federalna uprava civilne zaštite				
65.	Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH				
66.	Radio-Televizija Federacija BiH				

67.	Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH				
68.	Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine				
69.	Vrhovni sud Federacije BiH				
70.	Vijeće nacionalnih manjina FBiH				
71.	Vlada Republike Srpske				
72.	Ministarstvo unutrašnjih poslova RS				
73.	Ministarstvo pravde Republike Srpske				
74.	Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske				
75.	Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske				
76.	Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije				
77.	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske				
78.	Ministarstvo finansija Republike Srpske				
79.	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske				

80.	Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske				
81.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije				
82.	Ministarstvo industrije, energetike i rударства Republike Srpske				
83.	Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske				
84.	Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske				
85.	Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske				
86.	Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske				
87.	Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske				
88.	Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj				
89.	Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske				
90.	Agencija za državnu upravu Republike Srpske				
91.	Savez sindikata Republike Srpske				

92.	Republički zavod za statistiku				
93.	Institut za javno zdravstvo RS				
94.	Poreska uprava RS				
95.	Republičko tužilaštvo Republike Srpske				
96.	Radio Televizija Republike Srpske				
97.	Unija udruženja poslodavaca RS				
98.	Savjet nacionalnih manjina RS				
99.	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS				
100.	Centar za socijalni rad RS				
101.	Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina itraženje nestalih lica RS				
102.	Fond PIO RS				
103.	Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske				
104.	Vlada Brčko distrikta BiH				

105.	Inspektorat Vlade Brčko distrikta BiH				
106.	Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH				
107.	Porezna uprava Vlade Brčko distrikta BiH				
108.	Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH				
109.	Komisija za ravnopravnost spolova Brčko Distrikta BiH				
110.	Odjel za socijalnu zaštitu Brčko Distrikta BiH				
111.	Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH <ul style="list-style-type: none"> - Pododjeljenje za javno zdravstvo - Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad - Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata 				
112.	Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambenu politiku Brčko distrikta BiH				
113.	Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH				

114.	Odjel za obrazovanje Brčko distrikta BiH				
115.	Pododjel za ljudske resurse Brčko distrikta BiH				
116.	Centar za socijalni rad Brčko distrikta BiH				
117.	Policija Brčko Distrikta BiH				
118.	Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko distrikta BiH				
119.	Direkcija za finansije Brčko distrikta				
120.	Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH				
121.	Odjeljenje za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje				
122.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo				
123.	Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo				
124.	Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo				
125.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo				

126.	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo				
127.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo				
128.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo				
129.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo				
130.	Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo				
131.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo				
132.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo				
133.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona				
134.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona				
135.	Ministarstvo finansija Unsko- sanskog kantona				
136.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona				
137.	Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona				

138.	Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona				
139.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona				
140.	Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona				
141.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona				
142.	Ministarstvo pravosuda i uprave Posavskog kantona				
143.	Ministarstvo finansija Posavskog kantona				
144.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona				
145.	Ministarstvo boraca Posavskog kantona				
146.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona				
147.	Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona				
148.	Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona				
149.	Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona				

150.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona				
151.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona				
152.	Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona				
153.	Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva Tuzlanskog kantona				
154.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona				
155.	Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona				
156.	Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona				
157.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona				
158.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona				
159.	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona				
160.	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona				
161.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona				

162.	Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona				
163.	Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona				
164.	Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona				
165.	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona				
166.	Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona				
167.	Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona				
168.	Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona				
169.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona				
170.	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije Zeničko-dobojskog kantona				
171.	Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona				
172.	Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona				
173.	Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona				

174.	Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona				
175.	Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona				
176.	Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona				
177.	Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona				
178.	Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona				
179.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona				
180.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona				
181.	Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona				
182.	Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona				
183.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona				
184.	Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona				
185.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta				

	Srednjobosanskog kantona				
186.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona				
187.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona				
188.	Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona				
189.	Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona				
190.	Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona				
191.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona				
192.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona				
193.	Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona				
194.	Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona				
195.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona				

196.	Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona				
197.	Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona				
198.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona				
199.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona				
200.	Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona				
201.	Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona				
202.	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne pomoći Zapadnohercegovačkog kantona				
203.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona				
204.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona				
205.	Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona				

206.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10				
207.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10				
208.	Ministarstvo finansija Kantona 10				
209.	Ministarstvo privrede Kantona 10				
210.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10				
211.	Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne pomoći i izbjeglih Kantona 10				
212.	Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10				
213.	Ministarstvo građenja, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10				